



Crna Gora
Opština Kotor
Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i
finansije

Stari grad 317
85330 Kotor, Crna Gora
tel. +382(0)32 325 860
fax. +382(0)32 322 396
prihodi@kotor.me
www.kotor.me

Br:UP/I 04-037/26-139

Kotor, 30.06.2026.godine

Na osnovu člana 29 stav 1 tačka 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Sl.list Crne Gore“, br. 44/12 i 30/17) i člana 18, a u vezi sa članom 46 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br.56/14, 20/15, 40/16, 37/17), rješavajući po Zahtjevu za slobodan pristup informacijama, br. UP/I 04-037/26-139., podnijetom od strane Tobiasa Dietricha, u ime privrednog društva Foreus Intelligence GmbH, Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor donosi

RJEŠENJE

1. **ODBIJA SE** u cjelosti Zahtjev za slobodan pristup informacijama, br. UP/I 04-037/26-139 od 30.06.2026.godine podnijet od strane Tobiasa Dietricha, u ime privrednog društva Foreus Intelligence GmbH kojim je zatraženo da se dostavi rješenje o porezu na nepokretnosti za poreskog obveznika Tabak Nikola Mirko, broj 17735, odnosno rješenje broj UP/I 0408-417/24-47227 (2024), u dijelu koji sadrži podatke o katastarskoj parceli, listu nepokretnosti ili nepokretnosti na koju se navedeno poresko rješenje odnosi
2. Troškova postupa nije bilo.

Obrazloženje

Dana 30.06.2026 godine ovom organu podnesen je zahtjev za slobodan pristup informacijama, br. UP/I 04-037/26-139 od strane Tobiasa Dietricha, u ime privrednog društva Foreus Intelligence GmbH, kojim je zatražen pristup dijelu rješenje o porezu na nepokretnosti za poreskog obveznika Tabak Nikola Mirko, broj 17735, odnosno rješenje, broj UP/I 0408-417/24-47227 (2024), u dijelu koji sadrži podatke o katastarskoj parceli, listu nepokretnosti ili nepokretnosti na koju se navedeno poresko rješenje odnosi. Podnosilac zahtjeva naveo je da ne traži lične podatke, već isključivo podatke o katastarskoj parceli, listu nepokretnosti ili adresi nepokretnosti koji omogućavaju identifikaciju nepokretnosti koja je predmet oporezivanja.

Zakon o slobodnom pristupu informacijama („Sl. list CG“, br. 44/12, 30/17) u članu 9 stav 1 tačka 2 propisuje da je informacija u posjedu organa vlasti faktičko posjedovanje tražene informacije od strane organa vlasti (sopstvena informacija, informacija dostavljena od drugog organa vlasti ili od trećeg lica), bez obzira na osnov i način sticanja. Članom 13 istog zakona je propisano da je organ vlasti dužan da fizičkom i pravnom licu koje traži pristup informaciji omogući pristup informaciji ili njenom dijelu koju posjeduje, osim u slučajevima predviđenim ovim zakonom.

Iz predmetnog zahtjeva za slobodan pristup informacijama utvrđeno je da se podnosilac zahtjeva ovom javnopravnom organu obratio zahtjevom za dostavu traženog podatka elektronskim putem na e-mail adresu.

Članom 13 istog zakona je propisano da je organ vlasti dužan da fizičkom i pravnom licu koje traži pristup informaciji omogući pristup informaciji ili njenom dijelu koju posjeduje, osim u slučajevima predviđenim ovim zakonom, dok je u članu 14 stav 1 tačka 6 propisano da organ vlasti može ograničiti pristup informaciji ili dijelu informacije, ako je informacija poslovna ili poreska tajna u skladu sa zakonom. Poreska tajna je definisana članom 16 stav 1 tačka 2 Zakona o poreskoj administraciji („Sl. list RCG“, br. 065/01, 080/04, 029/05, „Sl.list CG“, br. 73/10, 20/11, 028/12, 08/15, 47/17, 52/19, 145/21, 15/25, 160/25) i predstavlja svaku informaciju

ili podatak o poreskom obvezniku kojim raspolaže poreski organ, osim informacija i podataka koji se ne mogu povezati sa konkretnim poreskim obveznikom niti se na drugi način mogu identifikovati.

Postupajući po predmetnom zahtjevu, ovaj organ je izvršio uvid u spise predmeta i utvrdio da se tražena informacija nalazi u sastavu poreskog rješenja donijetog u postupku utvrđivanja poreza na nepokretnosti za konkretnog poreskog obveznika, koje je donijeto u skladu sa odredbama Zakona o poreskoj administraciji.

Odredbom člana 16 Zakona o poreskoj administraciji propisano je da poresku tajnu predstavlja svaka informacija ili podatak o poreskom obvezniku kojim raspolaže poreski organ, osim podataka za koje je istim zakonom izričito propisano da se ne smatraju poreskom tajnom. Navedena zakonska odredba obavezuje poreski organ da čuva kao poresku tajnu sve podatke do kojih dođe u vršenju poslova iz svoje nadležnosti, osim u slučajevima kada je njihovo saopštavanje dozvoljeno zakonom.

U konkretnom slučaju, podaci o katastarskoj parceli, listu nepokretnosti ili drugoj identifikaciji nepokretnosti predstavljaju sastavni dio poreskog rješenja koje se odnosi na konkretnog poreskog obveznika i čine podatke kojima poreski organ raspolaže u postupku utvrđivanja poreske obaveze. Iako je podnosilac zahtjeva naveo da ne traži lične podatke, već isključivo podatke koji identifikuju nepokretnost, ovaj organ nalazi da se i ti podaci, budući da su sadržani u poreskom predmetu konkretnog poreskog obveznika i neposredno su povezani sa njegovim poreskopравnim statusom, smatraju podacima koji su obuhvaćeni institutom poreske tajne iz člana 16 Zakona o poreskoj administraciji.

Odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama propisano je da se pristup informaciji može ograničiti ili uskratiti kada je posebnim zakonom propisana obaveza čuvanja tajnosti podataka. Kako Zakon o poreskoj administraciji predstavlja poseban zakon kojim je ustanovljena obaveza čuvanja poreske tajne, ovaj organ nije ovlašćen da trećim licima učini dostupnim podatke koji su obuhvaćeni tom zakonskom zaštitom, osim u slučajevima izričito propisanim zakonom, a koji u konkretnom predmetu nijesu ispunjeni.

Imajući u vidu navedeno, ovaj organ je ocijenio da ne postoje zakonski uslovi za odobravanje pristupa traženoj informaciji, budući da ista predstavlja poresku tajnu čije je otkrivanje zabranjeno posebnim zakonom, pa je, primjenom relevantnih odredaba Zakona o slobodnom pristupu informacijama i Zakona o poreskoj administraciji, odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZASTITI : Protiv ovog rjesenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa, u 2 primjerka, i taksira sa administrativnom taksom od 5.00€ na osnovu tarifnog broja 2 Odluke o lokalnim administrativnim taksama ("Sl.list CG-opštinski propis" br.10/20), a taksa se uplaćuje na žiro račun br.530-9226777-87-Administrativne takse.


V.D. Sekretara,
Gordana Nestorović

Dostaviti

-na mejl: td@foreusgroup.com

-Sekretarijatu 04

-a/a